

DIYOS KORDERO SA DIOS; IYANG DIYOS PILOSOPIYA; ANG DIYOS KORDERO SA SALAPI; PAGKAMAPAINUBSANON GIHIMO KORDERO; BAG-ONG KADAUGAN SA BALANG KORDERO SA DIOS DIHA SA KALIG-ON UG GARBO HUMANA.-

Oo anak nga lalake; magpadayon uban sa balaan nga pilosopiya mitudlo sa akong Balaan nga mga Sugo; kon ang tanan nga mga katawhan migiya kanila, akong ipaniguro kaninyo nga anak nga lalake, nga ang katawhan walay panginahanglan alang sa usa ka balaan nga paghukom; Divine Sugo gihatag ngadto sa kalibutan, aron nga pinaagi kanila, sa paghimo sa tanan nga espiritu, sa kinabuhi nga pagsulay; Adunay usa ka gihatag nga instant, tanan nga espiritu, masayud sa tanan nga kinabuhi diha sa mga kalibutan sa unod; apan sila nasayud nga madugay o sa madali, magpamatuod sa usa ka partikular nga pilosopiya; dili lamang sa tawo pilosopiya; tungod kay ang ebidensiya mga planeta mao ang walay katapusan nga; gayud makabaton utlanan; ni sa walay katapusan adunay kanila; Ang Kordero sa Dios, ang Dios mao ang balaan nga sugo sa gugma ug pagpaubos, alang sa matag naghunahuna nga binuhat; sa tanan nga nailhan nga mga mananap mahisugamak sa kadaot, lamang ang mga balaan nga Kordero, nagrepresentar lamang ang pagkainosente; tungod kay kini mao ang walay kalabotan sa bisan unsa nga buhat sa puwersa; sa iyang mga pagbati, nga nakaangkon kaniya sa usa ka balaan nga unahon sa mga libre nga kabubut-on sa Diyos nga Amahan nga si Jehova; pagkamapainubsanon anaa sa balaan nga Kordero; ug walay pagpaubos, walay usa nga mosulod sa gingharian sa langit; nahisulat, kini mao ang mas sayon alang sa usa ka camello sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka paglapas sa akong balaan nga balaod, sa gingharian sa langit; matag tawo nga espiritu nakigsulti sa balaan nga Kordero, sa dili pa moanhi sa pagsulay sa kinabuhi; sa tanan nga mga tawhanon nga mga espiritu, midayeg kaniya diha sa gingharian sa langit; sa tanan nga nanaghoni sa langitnong puloy-anan; kay didto, ang matag bata, dili mananap; tanan mga anak sa usa ka Amahan; sa bisan unsa nga ilang pisikal nga dagway, o pilosopiya; sa Gingharian sa Langit, ang tanan telepathic; Ang tanan miabot sa walay katapusan nga himaya; kini gasto batok walay kinutuban nga sweat; sa walay kinutuban nga mga planeta; tungod kay kini nahisulat nga ang matag espiritu, kinahanglan matawo pag-usab aron sa pagkab-ot sa gingharian sa Dios; kini nagpasabot nga ang matag espiritu, adunay usa ka pilgrimage ngadto sa materyal nga uniberso; moagi sa walay kinutuban nga mga planeta; walay katapusan nga testing pilosopiya; ug ang tanan kanila, ang usa sa mga balaan nga mga porma, nga sa balaan nga Kordero sa Dios; tanang matang, nagbaton sa mga balaan nga adlaw inosente; sila tanan adunay sama nga baruganan; walay usa nga natawo nga daku didto sa gingharian sa langit; tungod kay walay nanag-iya, total kahangturan; kon dili sa Amahan; ang tanan nga walay gawas, sa Diyos nga mga sakop, ang gugma sa mga balaan nga Amahan; ug kini nga balaan nga gugma, buhi ug expansive; Amahan nga pag-uswag, ug pag-uswag sa mga bata; sa pagtuman sa sa kahangturan, ang iyang balaan nga lider espirituales.-

Oo anak nga lalake; Ako wala masayud mohunong sa paghunahuna mahitungod sa alahero alahas Ondania igsoon nga lalake; Nasayud ako nga ang tanan nagatamay; tungod kay siya nangahas sa pagbaligya sa lima ka gatus ka mga korona, ang Kordero sa Dios; ang nahinumdom alang sa tanan nga mga kaliwatan, ingon nga ang modernong Judas; sama kaniya, didto sa inyong kalibutan, ang minilyon nga mga ambisyoso; trepidan dili ibaligya sa iyang kaugalingon nga kahangturan; Busa magaingon ako sa akong anak nga lalake, kini nga demonyo sa commercial nga ambisyon, paghilak luha sa dugo; mangutana sa sama nga Kordero sa Dios, nga mabanhaw sa bag-o nga unod; nangutana kon sa unsang paagi sa minilyon nga nangutana, balik ngadto sa ingon nga usa ka bata; apan sa pagkuha sa bisan unsa; o ang katungod sa paggamit sa sa kinabuhi, ang mga balaan nga Kordero Silver; simbolo sa kalimpyo ug kaputli sa tanlag sa tanan; Igo na nga panahon nga gihatag kaniya, sa pag-usab; mao ang usa sa mga minilyon nga pagtunglo sa bulawan; ang motunglo sa ilang kaugalingong kostumbre; Siya motunglo sa ilang mga ginikanan; ug kasina sa mga mapainubsanon sa kasingkasing; nga sila mga matinahuron sa balaan nga pulong; sa usa ka butang, ang gibuhat niini nga espiritu, sa laing kalibutan; nagpuyo hinam sa usa ka pilosopiya, nga milungtad kon unsa ka dugay ang usa ka kalit lang mahuman kinabuhi sa kalan-on; gipakaon sa usa ka pilosopiya, nga wala paghatag og ni kahangturan o sa pagsulod ngadto sa Ginghamarian sa Langit; mao nga kini uban sa mga gitawag nga mga dato nga kalibutan; Sila pagtunglo amahan ug inahan; taliwala sa magabalata, ug ang pagkagut sa mga ngipon; ang rason mao ang kaayo mga walay-pagtagad; sa hustisya sa Diyos, ang labaw nga kaayohan nalingaw ang mas grabe nga espiritu sa tawo mao ang hustisya; gitudlo sa balaan nga pulong, nga ang tanan nga managsama sa atubangan sa Dios; Busa, ang gobyerno sa Yuta, kinahanglan nga patas nga alang sa tanan; oo wala kini mahitabo nga tungod sa usa ka grupo sa mga demonyo nga nakakita nga pagdumala sa usa ka maayo nga deal; niini nga mga demonyo, dili sa pagkuha sa asoy sa akong Divine Sugo, ang kalibutan nahibalo sa mga kapitalista; sila mao ang mga tiglalang sa kahibalo sa maayo; alang niini nga mga pakadaotan, himaraot didto sa adunahan ug kabus nga kalibutan; niini nga mga demonyo, sa kalibutan nga terrestrial balaanong PAGHUKOM; sila ang mabasol, ang magabalata ug pagkagut sa mga ngipon, minilyon ug minilyon sa akong mapainubsanon nga mga anak; Dugang pa, walay yawa, ang akong balaan nga balaod nga molapas, makalingkawas; nga moadto sa palibot sa moabut sa palibot; mata sa mata, ngipon sa ngipon; mao ang balaod sa mga kalibutan sa unod; sa dili hingpit nga mga kalibutan; sa microscopic mga kalibutan; ang bugtong nga paglaum sa wala niini nga mga pagasilotan, mao ang paghinulsol; Busa kon ang paghinulsol dili exsistiria, kini nga mga demonyo sa pagadto buang; sa balaan nga Amahan, Siya milalang mga anghel; ug garbo nga naggikan sa mga espirituhanon nga mga kabubut-on, naghimo sa mga yawa; Mahikalimot ako nga, nawad-an sa kangitngit; gisulat, nga ang balaan nga nga Jehova Amahan mao ang walay katapusan nga kahayag; ug ang labaw nga siya nag-antus sa usa ka binuhat, mas dako ang ginghamarian sa langit; Busa, ang mga pinili nga mga sa ilang kaugalingon napili; alang sa ilang mga buhat, mao ang unang; kini gisulat, kini mao ang mas sayon alang sa usa ka camello sa mata sa usa ka dagum kay sa usa ka manglulugos sa ginghamarian sa langit; Kini adunay daghang mga mga kahulogan; nagpatin-aw kon sa unsang paagi rigorous ang hustisya sa Diyos; nagpakita nga ang gitawag nga mga mananap, ang mga daku sa ginghamarian sa langit; ingon nga alang sa Maglalalang, walay mga mananap nga ginalam exsisted balaan nga

pinuy-anan; exsisted lamang mga anak; ang mga pisikal nga porma sila adunay; mananap nga konsepto mao ang usa ka balaan nga kinabuhi nga pagsulay alang sa niini nga mga espiritu; sila nangutana nga gitawag nga mga mananap; ug nangutana nga masayud sa pilosopiya sa mao; sama sa pipila ka mga espiritu, nangutana sa tawo nga mga unggoy; ug mihangyo nga gisulayan kini nga pilosopiya; gisulat nga ang matag espiritu gisulayan sa kinabuhi; dili lamang nga gitawag sa tawo; apan nga ang tanan nga mga buhi nga mga binuhat; tungod kay walay mao ang dili kaayo sa atubangan sa balaan nga Amahan Jehova; Ang hustisya sa Diyos dako kaayo nga sa kaimportante sa ingon nga usa ka tawo, nawala diha sa walay kinutuban; Labut pa; ang kinabuhi sa tawo mao ang abysmal pagtan-aw sa pagkawalay pagtagad; uban sa sama nga walay pagtagad, nga mao ang naanad mga tawo; Labut pa; ang kinabuhi sa tawo, mao ang hapit wala mailhi sa gingharian sa langit; gawas lamang nga sa kadtong mga polvitos, nawad-an sa sa luna; sa daghan nga mga tawag planeta, gamay nga drop buhi nga kinabuhi; ug masayud nga sa bisan unsang higayon dili sa bisan unsa nga pagsubay sa unsay usa ka kalibutan; kini nahisulat: kabubut-on sa Yuta; labaw pa sa akong balaan nga pulong dili gayud; Busa, ang mga balaan nga mga pulong: Himoa nga adunay kahayag, ug sa kahayag nga gihimo; mao pa gihapon og mga kalibutan ug mga adlaw; sa maong kantidad sama sa hunahuna mahanduraw; balaan nga telepathic drawing, mitudlo nga ang balaan nga Kordero sa Dios, mao ang solar gigikanan; adunay iyang kaugalingon nga buhi nga pilosopiya; adunay iyang kaugalingon nga dako Balaan nga Trinidad; sa atubangan sa planetang Yuta, Bumangon ka sa kinabuhi, ug sa balaan nga Kordero sa Dios, natawo pag-usab sa ubang mga planeta; Sa Iyang balaan nga pagkahari ug ang, walay utlanan; Pagsunod sa mga Bulahan Trinidad, modaghan ug mopadako sa ilang mga kaugalingon nga panghunahuna mga anak nga lalake, balaan nga panulondon; tanan adunay usa ka bahin sa kuryente diha sa inyong lawas; nga kuryente maoy katumbas sa iyang gidak-on sa ebolusyon, ang usa ka microscopic bahin sa Balaang Trinidad malamboong; sois microscopic lapalapa; apan sa ingon microscopic nga sa gihapon dili mo-ag; sa gihapon nangibabaw diha kaninyo, sa unod; uban sa iyang mga tig-alagad mga pangibog; sa Shine, kinahanglan matawo pag-usab; ang espiritu, kinahanglan moadto pinaagi sa sunod-sunod nga mga lawas sa unod; pag-abot sa usa ka gihatag nga instant, ang espirituwal nga kahayag outperforms sa tangibility sa unod; Mao nga, nga gisulat nga mas mahuyang sa unod; nagpasabot nga kahibalo, mahimong Nagdan-ag sama sa adlaw; sa paghimo sa mga kalan-on nagakapala; ug nagpasabot nga ang tanan nga kahibalo nga mausab ngadto sa Bright pisikal nga lawas; niining balaan nga proseso nahimamat sa tanan nga mga lapalapa sa uniberso; mga chiquititos, ingon nga kini mao ang usa ka binuhat nga sa unod, nga mahimong daku sa gingharian sa langit; Sila mga mga binuhat nga unod, diha sa dako nga mga kalibutan nga dili na; Suns ingon sa usa ka bug-os nga, naglangkob sa balaan nga universal kahibalo; gitawag nga Balaan nga Trinidad; sa ingon, ingon nga ang mga balaan nga Moises misidlak diha sa himaya; ang iyang nawong misanag solar fluid; ang iyang nawong sa usa ka balaan nga adlaw; gawas lamang nga sa kahayag, nga nagbilin sa usa ka balaan nga magnetic gahum; nga kontrolado sa iyang kaugalingong hunahuna; kining balaanong gahum, ang usa sa labing dako nga mga katingalahan nga bisan unsang mga hunahuna nga gipanag-iya; uban sa niini nga gahum sa hunahuna, Moises miabli sa mga tubig; nahimo sa mga suba ngadto sa dugo; Gihimo ko sa daghan nga mga balaan nga mga ilhanan, sa walay kinutuban nga gahum, balaan nga nga Jehova Amahan; ang salapi nga

mga sudlanan, daghan sa pagbuhat sa uban niining mga balaan nga mga gahum; sila usab adunay makapadasig nga mga misyon; diha sa ilang kaugalingon nga mga balaod; ingon nga ang matag propeta sa kalan-on; walay usa nga mahimong usa ka propeta, gawas kon siya naghupot sa iyang kaugalingon nga espirituhanon nga mga gahum; kanila migamit sa balaang mahangturong Amahan, sa pag-asdang ang mga kalibutan; sa balaan nga nagpasabot nga kini mao ang managsama sa tanan nga mga panahon; kinahanglan nga dili malimot nga ang matag espiritu sa dihang mibiya sa Yuta, moagi sa celestial nga kalibutan; adunay moadto sa laing panahon; dili mao ang materyal nga panahon nga ang Yuta; mao ang celestial nga panahon; nga siglo diin ang usa ka yuta kaangay sa usa ka ikaduha nga sa azul; Busa, ang matag panahon nga elapses sa Yuta, mao lamang ang usa ka higayon nga diha sa Gingharian sa Langit; Kini nga panig-ingnan magamit sa diha nga ang tanan nga mga espiritu sa tawo nga nagpuyo sumala sa balaan nga sugo; nga nag-ingon: Kamo managsimba sa imong Ginoo, labaw sa tanan nga mga butang; labaw sa tanang mga bahandi; sa ibabaw sa imong kaugalingon; Kini nagpasabot nga sumala sa akong balaan nga sugo, walay yutan-ong anak nga makasulod sa gingharian sa langit; sukad sa tanan nga gigamit ang salapi; Niini nga pilosopiya, ako gipasidan-an sa kalibutan; sa daghan nga mga siglo ang milabay: ikaw dili mokaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo nga mga materyales; tungod kay kini mao ang temporaryo nga; nùtrete unsa kini gasto; kini gasto paningkamot ug merit ang nakaangkon; kamo mokita sa imong pan pinaagi sa singot sa imong agtang; unsa ang kantidad sa usa ka kinabuhi sa matinuorong paghago; nga Jehova balaan nga Amahan wala mag-ingon, miulbo imong igsoon; wala moingon nga madato; wala mag-ingon, nagmugna dato ug mga kabus; Dili gayud; nga nagpasabut nga ang balaan nga Amahan mao ang: gobièrnate, sumala sa imong tanlag; sa tanan nga mga mapainubsanon, ang unang; sa uban nga mga pahibalo nag-ingon mas sayon sa mata sa usa ka dagum sa taliwala sa usa ka camello; sa usa ka dato nga tawo sa gingharian sa langit; lain nga pasidaan: sa pag-atiman nga sa wala sa imoralidad sa mga matarung; sa wala mao ang mga katawohan; Siya mao ang anak nga lalake sa tawo; child labor; ug ang katungod sa mga dautan; nga nagtuo nga ang salapi, ang sa pagpalit sa pagkabanhaw sa unod; Nalingla! paglahutay sa usa ka butang nga minugna sa hunahuna sa tawo, mao ang espirituhanon nga garbo sa dihang nga ang tawo nga imbensyon, wala magtagad ang labing gamhanan nga sugo; Kini nahitabo sa ubang mga kalibutan; sa ingon nga sa usa ka sukod nga kini nga mga kalibutan nga mapapas luna; mao ang ngano nga kini sa Diyos nga gisulat sa daghan nga mga tawag aron sa pagsulay sa sa tawhanong pilosopiya; apan diyutay ang gipili, nga ang makasulod sa gingharian sa langit; balaan nga kabilin nangulo tanan nga espiritu, aron mahimong usa ka hayag nga adlaw sa kaalam; walay mao ang dili kaayo niining balaan nga balaod; sa Gingharian sa Langit, mao ang labing mahinungdanon nga himaya, sila mosupsop sa usa ka microscopic binuhat; kini nga miabut gikan; labaw pa sa pagbalik niini, kinahanglan nga mibalik mahinlo; kinahanglan nga dili dad-on sa mga demonyo nga mga impluwensya; ingon nga mao ang bahandi; sa pagtudlo nga kamo sa iya, usa ka butang nga molungtad lamang og chimera sa Yuta; usa ka denario, ang espiritu nagkinahanglan, sa diha nga siya mobalik sa dapit, nga iyang gibiyaan sa makadiyot; Sa sukwahi; Kinahanglan nga ihatag manubag sa panahon nga gigahin sa ibabaw sa yuta; ikaduha kada ikaduha; gikan sa pagkatawo ngadto sa kinabuhi, hangtud nga ako gitawag sa langit; pagkadaku, dili gayud nagrepresentar bahandi; sa tanan nga mga bahandi-usik sa panahon alang sa mga espiritu;

sa tanan nga mga tunglo; sa diha nga sila nawad-an sa ilang mga kinabuhi; alang sa mga bahandi, closes ang mga pultahan sa langit; gisulat: kamo dili mag-alagad sa duha ka agalon; nag-alagad o bahandi, o sa pag-alagad sa Ginoo; alagad sa mga binuhat sa iyang kaugalingon sa mga bahandi; nga nahibalo kon unsay mahitabo, nga ang mga binuhat nakadawat na sa ilang balus; Dugang pa dili makatagna; Ikaw dili mosulod sa balaan nga himaya; nagpadaku sa Yuta, ug shrank sa gingharian sa langit; balaan nga pilosopiya sa balaan nga Kordero sa Dios, mao ang walay katapusan nga walay katapusan nga pakig-alyansa sa mga kerubin; nga ang matag molekula gilangkoban sa unod ug sa espiritu; Ang balaan nga Kordero sa Dios, mao lamang ang pilosopiya nga kabubut-on sa ibabaw sa yuta; mao lamang ang hinungdan, nganong walay kinutuban nga mga espiritu, mihangyo pamatuod sa kinabuhi sa tawo; mao ang produkto sa usa ka modelo kinabuhi nga nahimamat sa Diyos Sugo; nga walay paglapas, o sa usa ka microscopic bahin niini; Kini mao ang sa pilosopiya sa usa ka bata; pilosopiya sa usa ka bata mao ang sama sa duol sa nga sa mga manulonda pilosopiya; sila mas putli sa kasingkasing; dili nahimo, ni dautan sa ilang mga dalan; mao lamang ang mga tawo nga Bien siyensiya wala dunot; sa tanang ubang mga pilosopiya, nga gibuhat sa mga hunahuna sa tawo, mawala; dili mosulod sa bag-o nga kalibutan; ingon nga walay katapusan, ang yawa misulod sa Gingharian sa Langit; -sa-espiritu nga mga anak, nasayud nga ang gingharian sa langit; ang dako nga espirituhanon nga mga giya, sila gitudloan; gikan sa mga kapanahonan sa milabay; bag-o mga panon sa katawhan, sa pagtan-aw nga may kataha, ang dakong solar telebisyon screens; tan-awa diha kanila sa universal sa telebisyon; nga walay sinugdanan; ug walay katapusan; Adunay mga kalibutan nga ug makita; sa lain nga mga kalibutan; mga kalibutan galaksiya gubat; makita sa lain nga mga pulong, ang tanan nga mga ideya sa matag binuhat natawo, sa panghunahuna pagpalapad uniberso; mga ideya, nga sa paglabay sa panahon immemorial, nahimong dagkong mga kalibutan; didto, ang espiritu-nga mga anak, sa pagsaksi sa pagkatawo, kalamboan ug pag-antus sa mga kalibutan; tan-awa ang tanan nga balaan nga proseso sa unsa nga paagi nga ang usa ka microscopic ideya ang ginasaad sa planeta; Planeta tan-awon ang talagsaong mga istorya; nga sa kasagaran sa mga transmitted gikan sa kalibutan ngadto sa kalibutan; may miabut sa ibabaw sa pipila ka mga makapadasig nga katalagsaon; pagbaton sa iyang hunahuna, ang usa ka klarong ideya sa balaan nga makita sa gingharian sa langit; didto sa umaabot nga mga doktrina manindog; nga pagbag-o sa mga batasan planeta; ang mga nag-unang sa mga manalagna nga gihatag sa kalibutan; didto panganay sa mga anak sa mga dinasig ug sa pagtuon, balaan nga mga plano; ang tanan gusto sa usa ka misyon sa kaayo nga hilit nga mga planeta; sa tanan nga mga galaksiya kategoriya; sa walay kinutuban nga dalan sa kinabuhi; sa taliwala kanila mao ang mga kalibutan sa unod; kini iya sa microscopic planeta nga Yuta; mga pulvos nga nailhan nga mga planeta; kini mao ang didto nga Panganay sa Diyos Solar, si Kristo nangutana sa walay katapusan nga Amahan Jehova, mianhi sa Yuta sa pagtudlo sa usa ka bag-o nga balaod sa gugma; sa pagtudlo sa mga balaan nga doktrina sa balaan nga Kordero sa Dios; wala moabut aron sa pagtudlo sa paggamit sa puwersa; alang sa puwersa sa, na natuman sa mandato; na gisulayan sa planeta; Kini nag-alagad sa iyang kaugalingon nga ebolusyon, ang tawhanong binuhat; Kristo gidala ngadto sa kalibutan sa usa ka bag-o nga paagi sa buhi; sila dili sama sa mga hari sa Brutal fucking panahon, sa diha nga siya miabut sa Yuta; niini nga mga demonyo, daan dau- tang panghunahuna, nakakita makadaot sa ilang mga pribilehiyo

gipanghimaraut; mao nga naintriga ug gipatay sa Solar Unang Natawo; nahitabo, unsa pa ang mahitabo sa Yuta; modernong mga dato, mao ang mga sama nga espiritu, sa baruganan sa sa Yuta; niini nga mga demonyo sa ambisyon, sila usab sa pagpatay; ingon nga nahitabo sa imong kaugalingong yuta; wala mahibalo niining mga pakadaotan, himaraot, nga diha sa sama nga toril, ang hustisya sa Diyos; magbangotan ug pagpangagot sa mga ngipon, naghulat; sa pagkahibalo gikan sa moral nga instruksiyon, ang mga mapainubsanon nga mao ang unang sa atubangan sa balaan nga Amahan Jehova; kinahanglan nga ang unang sa paghari sa kalibutan; tungod kay sila mao ang mga una sa Gingharian sa HEAVENS.-

ALPHA AND OMEGA

CIENCIA CELESTE, ALFA Y OMEGA, DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA, ESCRITURA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS, AP. 5, ...

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE, ANALICE, COMPARE, SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE



<http://loquevendra318.com/>
<https://plus.google.com/u/0/+loqueVendra/posts/p/pub>
<http://www.ordenestelepaticas.loquevendra318.com/>
<https://sites.google.com/site/loquevendra318/home?pli=1>
http://www.slideshare.net/loquevendra9/edit_my_uploads
<http://www.cienciaceleste.org.pe/>
<http://www.alfayomega.com.pe/> (la original)
<http://www.radiolavozdealfayomega.com/>
<http://cienciaceleste.com/>
<http://www.doctrinadelcorderodedios.info/listadorrollos.htm> 306 rollos
<http://www.geocities.ws/ometrino/alfayomega/cordero.htm>
<https://sites.google.com/site/cienciacelestealfayomega/titulos-de-rollos>
<https://www.facebook.com/loque.vendra.9>
<https://www.facebook.com/pages/por-la-publicaci%C3%B3n-digitalizada-de-los-4000-rollos/543835828999662?ref=hl>
<http://elrolloyelcordero.galeon.com/>
<http://alfayomega.com/>
Audio mp3 en español
http://www.ivoox.com/escuchar-lo-que-vendra_nq_61450_1.html
http://www.4shared.com/folder/1hBVO5rn/Ciencia_Celeste_en_MP3.html?detailView=true&sortAsc=true&sortsMode=NAME
Fotos de los rollos originales <http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=PLIRpat2>